

t17_qc_lang2
(TMQY3bWk7rymRSReBwe8wALSBdac7ibDNP2)

October 27, 2020

Let $m1_qc_lang1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $m1_subset_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k9_qc_lang1 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $m2_subset_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k2_qc_lang1 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k3_qc_lang1 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k7_qc_lang2 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k6_qc_lang2 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k15_qc_lang1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k5_qc_lang2 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $v1_xboole_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k1_zfmisc_1 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0.(m1_qc_lang1 X0) \Rightarrow (\forall X1.(m2_subset_1 X1 (k2_qc_lang1 \\ & X0) (k3_qc_lang1 X0)) \Rightarrow (\forall X2.(m2_subset_1 X2 (k2_qc_lang1 \\ & X0) (k3_qc_lang1 X0)) \Rightarrow (\forall X3.(m1_subset_1 X3 (k9_qc_lang1 \\ & X0)) \Rightarrow ((k6_qc_lang2 X0 X1 X2 X3 = k15_qc_lang1 X0 X1 (k15_qc_lang1 \\ & X0 X2 X3)) \wedge (k7_qc_lang2 X0 X1 X2 X3 = k5_qc_lang2 X0 X1 (k5_qc_lang2 \\ & X0 X2 X3)))))) \end{aligned} \tag{1}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0.(m1_qc_lang1 X0) \Rightarrow (\forall X1.(m2_subset_1 X1 (k2_qc_lang1 \\ & X0) (k3_qc_lang1 X0)) \Rightarrow (\forall X2.(m2_subset_1 X2 (k2_qc_lang1 \\ & X0) (k3_qc_lang1 X0)) \Rightarrow (\forall X3.(m1_subset_1 X3 (k9_qc_lang1 \\ & X0)) \Rightarrow (\forall X4.(m1_subset_1 X4 (k9_qc_lang1 X0)) \Rightarrow ((k5_qc_lang2 \\ & X0 X1 X3 = k5_qc_lang2 X0 X2 X4) \Rightarrow ((X1 = X2) \wedge (X3 = X4)))))) \end{aligned} \tag{2}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0.\forall X1.((\neg v1_xboole_0 X0) \wedge ((\neg v1_xboole_0 X1) \wedge \\ & (m1_subset_1 X1 (k1_zfmisc_1 X0)))) \Rightarrow (\forall X2.(m2_subset_1 \\ & X2 X0 X1) \Leftrightarrow (m1_subset_1 X2 X1)) \end{aligned} \tag{3}$$

Assume the following.

$$\forall X0.(m1_qc_lang1 X0) \Rightarrow (\neg v1_xboole_0 (k3_qc_lang1 X0)) \tag{4}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0.\forall X1.\forall X2.((m1_qc_lang1 X0) \wedge ((m1_subset_1 \\ & X1 (k3_qc_lang1 X0)) \wedge (m1_subset_1 X2 (k9_qc_lang1 X0)))) \Rightarrow (m1_subset_1 \\ & (k5_qc_lang2 X0 X1 X2) (k9_qc_lang1 X0)) \end{aligned} \tag{5}$$

Assume the following.

$$\forall X0.(m1_qc_lang1\ X0) \Rightarrow (m1_subset_1\ (k3_qc_lang1\ X0)\ (k1_zfmisc_1\ (k2_qc_lang1\ X0))) \quad (6)$$

Assume the following.

$$\forall X0.(v1_xboole_0\ X0) \Rightarrow (\forall X1.(m1_subset_1\ X1\ (k1_zfmisc_1\ X0)) \Rightarrow (v1_xboole_0\ X1)) \quad (7)$$

Theorem 1

$$\begin{aligned} & \forall X0.(m1_qc_lang1\ X0) \Rightarrow (\forall X1.(m1_subset_1\ X1\ (k9_qc_lang1\ X0)) \Rightarrow (\forall X2.(m1_subset_1\ X2\ (k9_qc_lang1\ X0)) \Rightarrow (\forall X3. \\ & (m2_subset_1\ X3\ (k2_qc_lang1\ X0)\ (k3_qc_lang1\ X0)) \Rightarrow (\forall X4. \\ & (m2_subset_1\ X4\ (k2_qc_lang1\ X0)\ (k3_qc_lang1\ X0)) \Rightarrow (\forall X5. \\ & (m2_subset_1\ X5\ (k2_qc_lang1\ X0)\ (k3_qc_lang1\ X0)) \Rightarrow (\forall X6. \\ & (m2_subset_1\ X6\ (k2_qc_lang1\ X0)\ (k3_qc_lang1\ X0)) \Rightarrow ((k7_qc_lang2\ X0\ X3\ X5\ X1 = k7_qc_lang2\ X0\ X4\ X6\ X2) \Rightarrow ((X3 = X4) \wedge ((X5 = X6) \wedge (X1 = X2)))))))))) \end{aligned}$$